

SOUL LIBERATION TRAINING

Ang Lima ka Lakang nga Panaw

1. **ANG LARAW SA DIOS** (*Gen 1:26–28*) Ang kalag gibuhat sumala sa dagway sa Amahan. Ang orihinal nga laraw ginganlan sa wala pa ginganli ang samad.
2. **ANG IMPEKSYON** (*Rom 7:19*) Ang sala isip nagsulod nga impeksyon. Pagkagipos, kaulaw, mga pattern nga dili mabungkag sa willpower ug intelligence.
3. **ANG TIGPAGAWAS SA KALAG** (*Acts 10:38*) Si Jesus gipadala aron buhian — personal, supernatural, karon. Mang-aayo nga Anaa Karon.
4. **ANG PAG-ISTORYAHANAY** (*John 15:4*) Ang kalingkawasan nagtubo pinaagi sa nagpadayon nga tapat nga pag-istoryahanay kang Jesus, dili usa ka beses nga pag-ampo.
5. **KALINGKAWASAN** (*John 8:36*) Samtang nagalalum ang relasyon, nagaluya ang impeksyon. Ang Dagway Gipadayag Pag-usab.

Departure Gate Rule: *walay seeker nga mobiya sa Session 6 nga wala ang tulo: usa ka lokal nga pastor nga napahimangnoan, usa ka daily rhythm card sa kamot, ug usa ka piho nga 90-day check-in nga naka-iskedyul.*

SOUL LIBERATION TRAINING

Giya sa Pag-ampo sa Upat ka Dapit

“Kini ba usa ka samad, usa ka pattern, usa ka lawas, o usa ka pagdaugdaug?”

❤ **INNER HEALING** (*Trabaho sa Presensya*) Si Jesus naa didto sa dihang nahitabo kini. Imbitaha Siya ngadto sa panumduman. Magpakahilom samtang Siya nagtrabaho.

✨ **SOUL PURIFICATION** (*Trabaho sa Pag-ayo sa Ugat*) Lakaw balik sa ugat. Angkona ang Iyang gipakita. Talikdi ang Iyang ginganlan. Dawata ang Iyang paglimpyo.

👐 **PHYSICAL HEALING** (*Trabaho sa Gahum sa Pag-ayo*) Bantogan nga Mananambal. Maluluy-on, Mabination. Ngalana ang kahimtang sa piho. Maisogon nga pagtuo, abli nga mga kamot — ang duha.

🕊 **RELEASE FROM DEMONIC OPPRESSION** (*Trabaho sa Awtoridad*) Ang kadaugan ni Jesus batok sa mga gahum. Kalmado nga awtoridad sa Iyang ngalan. Gipatuman nato ang Iyang nahuman nga trabaho; dili nato i-apply pag-usab ang Iyang dugo.

Ang Pagpasaylo nasulbad na sa krus. Dili i-apply pag-usab dinhi.

Kining upat maoy nagpadayon nga relasyonal nga mga buhat ni Jesus.

SOUL LIBERATION TRAINING

Ang Pito ka Pangutana

Sa han-ay. Sa matag higayon. Ang kahilom tali sa Q4 ug Q5 importante kaayo.

- Q1. Unsa nga klase sa kinabuhi sa imong hunahuna ang orihinal nga gilaraw sa Dios alang sa imong kalag?
- Q2. Asa nimo gibati nga ang imong kinabuhi dili katumbas sa maong laraw?
- Q3. Unsa na kadugay nimo kining gidala?
- Q4. Unsa na ang imong nasulayi aron ayuhon kini?

— **KAHILOM TALI SA Q4 UG Q5** —

- Q5. Unsa sa imong hunahuna ang gusto ni Jesus nga buhaton niining bahin sa imong kinabuhi?
 - Q6. Unsa ang gusto nimong isulti kang Jesus bahin niini karon?
 - Q7. Unsa ang usa ka butang nga imong buhaton nga lahi niining semanaha tungod sa nahitabo dinhi?
- Ipahiangay ang pinulongan. Bantayi ang kalihukan.***

SOUL LIBERATION TRAINING

Ang Daily Rhythm

(Gamita kini sa dihang nagtudlo ka sa daily rhythm sa imong mga seeker)

Lima ka minuto. Matag buntag. Tulo ka elemento.

1. **PANGAYO** (60 sec) Dad-a balik kang Jesus ang mao gihapon nga piho nga butang — ang lugar nga Iyang gihikap. Ayaw usba ang gipangayo; dad-a kini pag-usab, karon.
2. **TUBAG** (2–3 min) Pangutana kang Jesus — ***“Jesus, unsa ang gusto Nimong usbon sa akong sulod karon?”*** Unya paminaw, ug isulat kung unsay mitumaw.
3. **DAWAT** (60 sec) Usa ka bersikulo. Hinay-hinay. Duha ka beses. Sama nga bersikulo sulod sa usa ka semana. Pasagdi kini nga maoy kataposang dad-on sa imong kalag ngadto sa adlaw.

**SA DIHANG MOBALIK ANG DAAN
NGA PAGBIRA:**

Dagana ang 5R Lifeline — lima ka pitik sa pagdagan ngadto kang Jesus: Recognize · Reconnect · Renounce · Replace · Report & Rejoice. (Tan-awa ang 5R Lifeline Card.)

Akong oras: _____

Akong dapit: _____

Bersikulo niining semanaha:
